

Na osnovu člana 21 stav 2 Zakona o zaključivanju i izvršavanju međunarodnih ugovora („Službeni list CG“, broj 77/08), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2011. godine, donijela je

**ODLUKU
O OBJAVLJIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU CRNE GORE I DRŽAVE
IZRAEL O REGULISANJU BILATERALNIH UGOVORNIH ODNOŠA**

Član 1

Objavljuje se Sporazum između Crne Gore i Države Izrael o regulisanju bilateralnih ugovornih odnosa, zaključen razmjenom diplomatskih nota od 25. jula 2011. godine i 11. avgusta 2011. godine, na engleskom jeziku.

Član 2.

Tekst nota iz stava 1 ove odluke u prevodu na crnogorski jezik glasi:

Br. 011-23/2-2

Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael ima čast da potvrdi prijem Note Ministarstva vanjskih poslova i evropskih integracija Vlade Crne Gore od 25. jula 2011. godine, sa sljedećim sadržajem.

„Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore izražava poštovanje Ministarstvu vanjskih poslova Izraela, i ima čast da u vezi sa:

1. Sporazumom između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Države Izrael o saradnji u oblasti zdravstva i medicine, od 15. oktobra 1996. godine
2. Sporazumom o kulturnoj, obrazovnoj i naučnoj saradnji između Savezne vlade Savezne Republike Jugoslavije i Vlade Države Izrael, od 16. septembra 1998. godine
3. Sporazumom između Srbije i Crne Gore i države Izrael o uzajamnom podsticanju i zaštiti ulaganja, od 28. jula 2004. godine

U ime Vlade Crne Gore, predloži da Crna Gora bude smatrana sukcesorom gore navedenih sporazuma od datuma stupanja na snagu Deklaracije nezavisne Crne Gore, 3. juna 2006. godine

Ako je navedeni predlog prihvatljiv za Vladu Države Izrael, Ministarstvo predlaže da ova Nota i povratna Nota Vlada Države Izrael konstituiše Sporazum između Crne Gore i Vlade Države Izrael, koji će stupiti na snagu danom prijema Note odgovora Države Izrael.

Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore koristi i ovu priliku da Ambasadi Države Izrael ponovi izraze posebnog poštovanja."

Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael ima čast da potvrdi da je predlog Vlade Crne Gore prihvatljiv za Vladu Države Izrael, i da će smatrati da je gore navedeni Sporazum na snazi između dvije države od 3. juna 2006. godine.

Ministarstvo vanjskih poslova Države Izrael koristi i ovu priliku da Ministarstvu vanjskih poslova i evropskih integracija Crne Gore ponovi izraze svog posebnog poštovanja.

Član 3

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavlјivanja u „Službenom listu Crne Gore-Međunarodni ugovori“.

Broj: _____
Podgorica, _____ 2011. godine

Vlada Crne Gore
Predsjednik,
Igor Lukšić